

# ŠIBENSKI LIST

## IV. kongres SKH i Narodna omladina

U vezi s predstojećim održavanjem IV. kongresa Saveza komunista Hrvatske naša redakcija postavila je nekoliko pitanja predsjedniku CK NOH, drugu Srećku Bijeliću.

**PITANJE:** — Druže predsjedniče, u čemu omladina vidi značaj IV. kongresa Saveza komunista Hrvatske?

**ODGOVOR:** — Pored ostalog, u prvom redu u velikom napretku razvika materijalne baze, a naročito organa radničkog i društvenog upravljanja.

Poslije III. kongresa SKH, koji se održao 1954. godine, prešlo se na komunalno uređenje i upravo u razviku komunala vidimo mjesto svih subjektivnih snaga, prema tome i omladine.

Između dva kongresa Saveza komunista Hrvatske zbililo se dosta krupnih događaja, među kojima posebno treba istaći VII. kongres Saveza komunista Jugoslavije, Kongres Narodne omladine Jugoslavije, izbore za narodne odbore, Sabor i Saveznu narodnu skupštinu, kao i pismo Izvršnog komiteta CK Saveza komunista Jugoslavije; reformu školstva, kao i razvika čitavog niza institucija.

Ovdje se posebno mogu navesti radnička sveučilišta, seminari, dvogodišnje škole, više i visoke škole. Sve je to pridonijelo, da se snažno ojača Savez komunista Hrvatske na liniji Rezolucije i stavova III. kongresa SKH. To je otvorilo daljnje perspektive za sve, a napose za omladinu. U tome su razlozi velikog prijema mladih u Savez komunista. Na osnovu toga normalno je očekivati, da će IV. kongres razmotriti i orijentirati subjektivne snage na rješavanje svih pitanja na planu unutrašnjeg razvika. Upravo u tome treba i Narodna omladina da nađe svoje mjesto.

**PITANJE:** — Kako se Narodna omladina priprema za IV. Kongres SKH?

**ODGOVOR:** — Pripreme su odmah počele poslije III. kongresa SKH. Osnovno je u tome bilo ostvariti ono što smo postavili sebi u zadatku. Htjeli smo, a uglavnom i uspjeli, da realiziramo akcije i program redovnog rada na vitalnim mjestima, gdje omladina radi i živi.

U zadnje vrijeme primljeno je 36,688 omladinaca u Savez komunista, ili 64,6 posto od ukupnog broja primljenih. To je odraz aktivnosti u komuni, školi, poduzeću i selu. Učešće u organizaciji upravljanja odraz je ideološkog rada i svjesne orijentacije omladine na izgradnju socijalizma.

U zadnje tri godine primljeno je 36,688 omladinaca u Savez komunista, ili 64,6 posto od ukupnog broja primljenih. To je odraz aktivnosti u komuni, školi, poduzeću i selu. Učešće u organizaciji upravljanja odraz je ideološkog rada i svjesne orijentacije omladine na izgradnju socijalizma.

U zadnje tri godine primljeno je 36,688 omladinaca u Savez komunista, ili 64,6 posto od ukupnog broja primljenih. To je odraz aktivnosti u komuni, školi, poduzeću i selu. Učešće u organizaciji upravljanja odraz je ideološkog rada i svjesne orijentacije omladine na izgradnju socijalizma.

U zadnje tri godine primljeno je 36,688 omladinaca u Savez komunista, ili 64,6 posto od ukupnog broja primljenih. To je odraz aktivnosti u komuni, školi, poduzeću i selu. Učešće u organizaciji upravljanja odraz je ideološkog rada i svjesne orijentacije omladine na izgradnju socijalizma.

U zadnje tri godine primljeno je 36,688 omladinaca u Savez komunista, ili 64,6 posto od ukupnog broja primljenih. To je odraz aktivnosti u komuni, školi, poduzeću i selu. Učešće u organizaciji upravljanja odraz je ideološkog rada i svjesne orijentacije omladine na izgradnju socijalizma.

U zadnje tri godine primljeno je 36,688 omladinaca u Savez komunista, ili 64,6 posto od ukupnog broja primljenih. To je odraz aktivnosti u komuni, školi, poduzeću i selu. Učešće u organizaciji upravljanja odraz je ideološkog rada i svjesne orijentacije omladine na izgradnju socijalizma.

U zadnje tri godine primljeno je 36,688 omladinaca u Savez komunista, ili 64,6 posto od ukupnog broja primljenih. To je odraz aktivnosti u komuni, školi, poduzeću i selu. Učešće u organizaciji upravljanja odraz je ideološkog rada i svjesne orijentacije omladine na izgradnju socijalizma.

U zadnje tri godine primljeno je 36,688 omladinaca u Savez komunista, ili 64,6 posto od ukupnog broja primljenih. To je odraz aktivnosti u komuni, školi, poduzeću i selu. Učešće u organizaciji upravljanja odraz je ideološkog rada i svjesne orijentacije omladine na izgradnju socijalizma.

U zadnje tri godine primljeno je 36,688 omladinaca u Savez komunista, ili 64,6 posto od ukupnog broja primljenih. To je odraz aktivnosti u komuni, školi, poduzeću i selu. Učešće u organizaciji upravljanja odraz je ideološkog rada i svjesne orijentacije omladine na izgradnju socijalizma.

U zadnje tri godine primljeno je 36,688 omladinaca u Savez komunista, ili 64,6 posto od ukupnog broja primljenih. To je odraz aktivnosti u komuni, školi, poduzeću i selu. Učešće u organizaciji upravljanja odraz je ideološkog rada i svjesne orijentacije omladine na izgradnju socijalizma.

U zadnje tri godine primljeno je 36,688 omladinaca u Savez komunista, ili 64,6 posto od ukupnog broja primljenih. To je odraz aktivnosti u komuni, školi, poduzeću i selu. Učešće u organizaciji upravljanja odraz je ideološkog rada i svjesne orijentacije omladine na izgradnju socijalizma.

U zadnje tri godine primljeno je 36,688 omladinaca u Savez komunista, ili 64,6 posto od ukupnog broja primljenih. To je odraz aktivnosti u komuni, školi, poduzeću i selu. Učešće u organizaciji upravljanja odraz je ideološkog rada i svjesne orijentacije omladine na izgradnju socijalizma.

U zadnje tri godine primljeno je 36,688 omladinaca u Savez komunista, ili 64,6 posto od ukupnog broja primljenih. To je odraz aktivnosti u komuni, školi, poduzeću i selu. Učešće u organizaciji upravljanja odraz je ideološkog rada i svjesne orijentacije omladine na izgradnju socijalizma.

U zadnje tri godine primljeno je 36,688 omladinaca u Savez komunista, ili 64,6 posto od ukupnog broja primljenih. To je odraz aktivnosti u komuni, školi, poduzeću i selu. Učešće u organizaciji upravljanja odraz je ideološkog rada i svjesne orijentacije omladine na izgradnju socijalizma.

U zadnje tri godine primljeno je 36,688 omladinaca u Savez komunista, ili 64,6 posto od ukupnog broja primljenih. To je odraz aktivnosti u komuni, školi, poduzeću i selu. Učešće u organizaciji upravljanja odraz je ideološkog rada i svjesne orijentacije omladine na izgradnju socijalizma.

U zadnje tri godine primljeno je 36,688 omladinaca u Savez komunista, ili 64,6 posto od ukupnog broja primljenih. To je odraz aktivnosti u komuni, školi, poduzeću i selu. Učešće u organizaciji upravljanja odraz je ideološkog rada i svjesne orijentacije omladine na izgradnju socijalizma.

U zadnje tri godine primljeno je 36,688 omladinaca u Savez komunista, ili 64,6 posto od ukupnog broja primljenih. To je odraz aktivnosti u komuni, školi, poduzeću i selu. Učešće u organizaciji upravljanja odraz je ideološkog rada i svjesne orijentacije omladine na izgradnju socijalizma.

U zadnje tri godine primljeno je 36,688 omladinaca u Savez komunista, ili 64,6 posto od ukupnog broja primljenih. To je odraz aktivnosti u komuni, školi, poduzeću i selu. Učešće u organizaciji upravljanja odraz je ideološkog rada i svjesne orijentacije omladine na izgradnju socijalizma.

U zadnje tri godine primljeno je 36,688 omladinaca u Savez komunista, ili 64,6 posto od ukupnog broja primljenih. To je odraz aktivnosti u komuni, školi, poduzeću i selu. Učešće u organizaciji upravljanja odraz je ideološkog rada i svjesne orijentacije omladine na izgradnju socijalizma.

U zadnje tri godine primljeno je 36,688 omladinaca u Savez komunista, ili 64,6 posto od ukupnog broja primljenih. To je odraz aktivnosti u komuni, školi, poduzeću i selu. Učešće u organizaciji upravljanja odraz je ideološkog rada i svjesne orijentacije omladine na izgradnju socijalizma.

U zadnje tri godine primljeno je 36,688 omladinaca u Savez komunista, ili 64,6 posto od ukupnog broja primljenih. To je odraz aktivnosti u komuni, školi, poduzeću i selu. Učešće u organizaciji upravljanja odraz je ideološkog rada i svjesne orijentacije omladine na izgradnju socijalizma.

U zadnje tri godine primljeno je 36,688 omladinaca u Savez komunista, ili 64,6 posto od ukupnog broja primljenih. To je odraz aktivnosti u komuni, školi, poduzeću i selu. Učešće u organizaciji upravljanja odraz je ideološkog rada i svjesne orijentacije omladine na izgradnju socijalizma.

U zadnje tri godine primljeno je 36,688 omladinaca u Savez komunista, ili 64,6 posto od ukupnog broja primljenih. To je odraz aktivnosti u komuni, školi, poduzeću i selu. Učešće u organizaciji upravljanja odraz je ideološkog rada i svjesne orijentacije omladine na izgradnju socijalizma.

U zadnje tri godine primljeno je 36,688 omladinaca u Savez komunista, ili 64,6 posto od ukupnog broja primljenih. To je odraz aktivnosti u komuni, školi, poduzeću i selu. Učešće u organizaciji upravljanja odraz je ideološkog rada i svjesne orijentacije omladine na izgradnju socijalizma.

U zadnje tri godine primljeno je 36,688 omladinaca u Savez komunista, ili 64,6 posto od ukupnog broja primljenih. To je odraz aktivnosti u komuni, školi, poduzeću i selu. Učešće u organizaciji upravljanja odraz je ideološkog rada i svjesne orijentacije omladine na izgradnju socijalizma.

U zadnje tri godine primljeno je 36,688 omladinaca u Savez komunista, ili 64,6 posto od ukupnog broja primljenih. To je odraz aktivnosti u komuni, školi, poduzeću i selu. Učešće u organizaciji upravljanja odraz je ideološkog rada i svjesne orijentacije omladine na izgradnju socijalizma.

U zadnje tri godine primljeno je 36,688 omladinaca u Savez komunista, ili 64,6 posto od ukupnog broja primljenih. To je odraz aktivnosti u komuni, školi, poduzeću i selu. Učešće u organizaciji upravljanja odraz je ideološkog rada i svjesne orijentacije omladine na izgradnju socijalizma.

U zadnje tri godine primljeno je 36,688 omladinaca u Savez komunista, ili 64,6 posto od ukupnog broja primljenih. To je odraz aktivnosti u komuni, školi, poduzeću i selu. Učešće u organizaciji upravljanja odraz je ideološkog rada i svjesne orijentacije omladine na izgradnju socijalizma.

U zadnje tri godine primljeno je 36,688 omladinaca u Savez komunista, ili 64,6 posto od ukupnog broja primljenih. To je odraz aktivnosti u komuni, školi, poduzeću i selu. Učešće u organizaciji upravljanja odraz je ideološkog rada i svjesne orijentacije omladine na izgradnju socijalizma.

U zadnje tri godine primljeno je 36,688 omladinaca u Savez komunista, ili 64,6 posto od ukupnog broja primljenih. To je odraz aktivnosti u komuni, školi, poduzeću i selu. Učešće u organizaciji upravljanja odraz je ideološkog rada i svjesne orijentacije omladine na izgradnju socijalizma.

ORGAN SOCIJALISTIČKOG SAVEZA RADNOG NARODA KOTARA ŠIBENIK

BROJ 341 — GOD. VIII.

ŠIBENIK, 25. OŽUJKA 1959.

IZLAZI SVAKE SRIJEDE

Općinska konferencija Saveza boraca Knin

## Osnovat će se Muzej NOB-e

Preko stotinu delegata iz 27 osnovnih organizacija Saveza boraca s područja općine, prisustvovali su godišnjoj skupštini, koja je održana u nedjelju u općinskoj vijećnici. Pored delegata ovog skupštini su prisustvovali Božo Blažević, predsjednik Kotarskog odbora saveza boraca, Pero Tanjga, sekretar Općinskog komiteta, SK, major Milorad Novaković, predstavnik JNA, prof. M. Solaja, predsjednik Općinskog odbora SSRN i drugi gosti.

Nakon izbora radnog predsjedništva u dvoranu je unišao počasni vod kninskog odreda izviđača, koji je pozdravio učesnike skupštine. Prije početka rada delegati su minutom šutnje odali počast polim drugovima.

Referat o radu, Općinskog odbora Saveza boraca i narednim zadacima ove boračke organizacije, podnio je predsjednik Općinskog odbora Saveza boraca Luka Tanjga.

Narod kninske krajine u toku posljednjeg rata izgubio je 1270 svojih najboljih sinova, od toga 736 palih boraca i 534 žrtve fašističkog terora. Samo u borbama na Sutjesci sudjelovalo je 427 boraca iz Knina i raznih sela ove općine. Od tog broja položilo je svoje živote 238 boraca i to pretežno na Barama. Za vrijeme proslave 15.-godišnjice bitke na Sutjesci, Savez boraca kninske općine, predao je drugu Titu Spomen - knjigu. Vrhovni komandant, primajući taj dokument, bio je impresioniran ovako značajnim učešćem Kninjana u dramskoj borbi na Sutjesci.

Danas Općinski odbor Saveza boraca u svojoj evidenciji vodi 201 ratnog vojnog invalida, 206 udovica, 414 roditelja palih boraca, 117 djece palih boraca i 88 djece žrtava fašističkog terora. O ovoj djeci kninska komuna vodi veliku brigu, tako da je za njihovo školovanje i smještaj po raznim domovima u prošlogodišnjem isplaćeno preko devet milijuna dinara.

U posljednje vrijeme odbor je pristupio srednjanju evidenciji i o drugim žrtvama rata, jer će se uskoro formirati sekcija političkih zatvorenika i interniraca iz oba rata.

Na skupštini je podvučena važnost učešća članova i organizacija Saveza boraca u predstojećoj proslavi 40 - godišnjice KPJ, SKOJ-a i Sindikata. I ovom prilikom bivši borci su pozvani da pismeno znesu svoja sjećanja o početku, razvoju i toku narodnog ustanka i prilože eventualne dokumente, kako bi se ti materijali koristili pri pisanju historije NOB-e na području kninske općine.


Govorilo se i o potrebi osnivanja Muzeja NOB-e, te je preporučeno delegatima, da zainteresiraju organe vlasti i političko - društvene organizacije, kako bi što prije došlo do ostvarenja ove zamisli. U tu svrhu moglo bi se adaptacijom iskoristiti jedna od postojećih zgrada na kninskoj tvrđavi.

Pored mnogih delegata, u diskusiji su učestvovali Božo Blažević, major Milorad Novaković i Pero Tanjga. Na kraju je izabran novi odbor od 23 člana, kao i 10 delegata za kotarsku skupštinu Saveza boraca.

Na osnovu informacija, koje smo dobili u »Šibenskoj slobodnoj plovidbi«, preuzimanje prvih brodova uslijedit će u toku mjeseca svibnja ove godine. Prema dosadašnjim obavještenjima »Šibenska slobodna plovidba« nabavit će dva broda tipa Liberty - Empire od od po 10.000 DWT (ukupne nosivosti) i jedan manji brod od oko 3.000 DWT.

za boraca. Skupština je završena pjesmom »Druže Tito mi ti se kujemo...«

(m)



Kistanje

Konferencija Socijalističkog saveza općine Kistanje

## Vidni rezultati postignuti u komunalnoj izgradnji

U Kistanjama je prošlih dana održana Općinska konferencija Socijalističkog saveza. Izvještaj o radu organizacije podnio je Jošo Krneta, predsjednik Općinskog odbora SSRN.

Izvještaj i diskusija ukazali su na izvjesne slabosti u radu osnovnih organizacija SSRN, ali su ujedno istakli i uspjehe kojih je također bilo. Naročito dobri rezultati postignuti su na polju komunalne izgradnje u čemu su u pravu osnovne organizacije SSRN davale inicijativu i prednjačile u radu. Tako su uloženi veliki napori

### U Kistanjama osnovan Odbor za proslavu 40-godišnjice KPJ

Nedavno je u Kistanjama osnovan Općinski odbor za proslavu 40 - godišnjice KPJ i SKOJ-a, koji sačinjavaju 33 druga i drugarice. Za predsjednika odbora izabran je Vaso Nikolić, a za tajnika Sava Lalić. Pored toga, osnovane su i komisije za agitaciju i propagandu, za štampu, za obilježavanje historijskih mjesta i društvene organizacije.

Predviđeno je da se i na području Bukovice na svečan način proslavi 40 - godišnjica osnutka KPJ i SKOJ-a. Izrađen je i orijentacioni program proslave. U Kistanjama će se 20. aprila održati svečana akademija, kojoj će prisustvovati i predstavnici iz svih sela sa područja općine. U organizacijama Saveza komunista kao i u svim školama održat će se prigodna predavanja. Uoči Dana mladosti u Kistanjama će biti organiziran veliki miting kojem će pored naroda prisustvovati i prvoborci tog kraja. Posebna briga bit će poklonjena obilježavanju značajnih mjesta iz vremena Narodnooslobodilačke borbe. U tu svrhu bit će postavljen veći broj spomen - ploča. Predviđeno je, osim toga, da se izvjesnim ulicama i trgovima u Kistanjama i Devrskama i nekim školama dadu imena palih boraca. Također i sve političke, društvene i sportske organizacije na području općine Kistanje izradit će svoje programe za proslavu tih naših značajnih jubileja.

B. Pekić

ri na elektrifikaciji onih sela koja gravitiraju Devrskama. Članovi organizacije SSRN u Kistanjama radili su dobrovoljno na proširenju školske zgrade i vrijednosti tih radova iznose preko 2 milijuna dinara. Mnoge organizacije su postigle vidne rezultate na izgradnji i popravku seoskih puteva čišćenju i uređenju seoskih bunara i t.d.

Na konferenciji je, osim toga, razmatran rad organa Narodnog odbora, pa je naglašeno da su najbolje rezultate postigli Savjeti za narodno zdravlje i socijalno staranje i Savjet za školstvo. Također je istaknuto da se ne poklanja dovoljna pažnja redovitim održavanju zborova birača. Veću pomoć bi trebalo pružiti i mjesnim odborima po selima, koji dosad nisu pokazali neku veću aktivnost. Istaknuto je, da zajednica vodi brigu o djeci palih boraca i žrtava fašističkog terora. Naime, NO općine je u prošlogodišnjem godinu izdao gotovo 14 milijuna dinara pomoći tog djeci.

Posebno se diskutiralo o problemima školstva. Pošto na području općine Kistanje nedostaje školskog prostora, u perspektivnom planu predviđa se urtošiti oko 35 milijuna dinara za proširenje tog prostora i popravak dotrajalih školskih zgrada. Na toj općini ima još nepismenih, pa je izraženo mišljenje da se taj problem može riješiti otvaranjem dvogodišnjih škola za odrasle.

Mnogo se govorilo i o unapređenju poljoprivrede i stočarstva. Konstatirano je, da su na tom području postignuti izvjesni rezultati, ali da oni još ni izdaleka nezadovoljavaju. Za poboljšanje poljoprivredne proizvodnje na toj komuni, predviđeno je u Petogodišnjem planu da se utroši oko 500 milijuna dinara.

U nastavku rada konferencije istaknuto je teško stanje u pogledu zdravstvene službe na toj općini. Zdravstvene ambulante postoje

(Nastavak na 4. strani)



## Pismo s trase

Na dionicama autoputa Paraćin - Niš i Negotin - Kapija radi sada 16 omladinskih brigada. Pred početak glavnih radova, one su na gradilište došle kao prethodnica, sa zadatkom da obave posljednje pripreme. A taj posao obuhvaća uređenje omladinskih naselja, izgradnju prilaznih puteva i ostale manje građevinske poslove.

Duž trase izgrađeno je 28 naselja, u kojima će za vrijeme glavnih radova, to jest od 1. aprila do 29. novembra boraviti 51 hiljada mladih graditelja. Da bi njihov život bio što udobniji, svako će naselje biti opremljeno najsvremenitijim sanitarnim uređajima, tekućom vodom, modernom kuhinjom, ambulantom, sportskim terenima i čitavim nizom drugih tehničkih uređaja kao što je telefon, radio, televizija i razglasna stanica.

Ovih su dana r. Autoputu održane i prve svečanosti. Četrnaest brigada proglašeno je za udarne. Prelaznu zastavu Glavnog štaba dobila je brigada iz Zrenjanina kao najbolja na cijelom gradilištu, dok je na dionici Paraćin - Niš proglašena najboljom Četvrta varždinska, a na dionici Negotin - Demir Kapija Prva niška brigada.

Prvi radni rezultati 16 brigada, koje sačinjavaju prethodnicu premašili su sva očekivanja, tako da su već sada pripreme najvećim dijelom pri kraju.

Glavni štab omladinskih brigada izradio je ovih dana i programe kulturnog, zabavnog te društvenog života mladih graditelja na ovogodišnjoj radnoj akciji. Već su ugovorena gostovanja na trasi sa brojnim kulturno - umjetničkim društvima iz cijele zemlje, zatim kazališnim ansamblima i drušinama iz Beograda, Kruševca, Niša i još nekih gradova. Predviđa se da će izdavačko poduzeće »Narodna prosvjeta« iz Sarajeva organizirati na gradilištu nekoliko izložbi knjiga domaće i strane literature. U omladinskim naseljima bit će prikazani i svi nagradeni filmovi sa ovogodišnjeg Festivala u Pulj. Na trasi će svakako najznačajnija kulturna manifestacija biti održavanje III. festivala jugoslavenske poezije početkom mjeseca jula. Na tom festivalu nastupit će 150 pjesnika i kritičara. Sadržaj i karakter festivala, kao i drugih kulturnih i društvenih manifestacija koje će se održati na Autoputu, bit će usklađeni sa programom proslave 40 godišnjice KPJ i SKOJ-a.

Među mladim graditeljima kao što se očekuje i ove će godine biti veliko zanimanje za tehnički odgoj. Na temelju prošlogodišnjih iskustava, glavni štab je izradio detaljan plan prema kojem će se odvijati taj dio aktivnosti. Za seosku omladinu bit će organizirani pretežno traktorski i poljoprivredni kursevi, dok će eskolaska i studentska omladina imati prilike da na trasi proširi i upotvni već stečeno znanje iz različitih oblasti tehnike.

Izrađen je također i plan sportskih aktivnosti, prema kojem će učesnici radnih akcija održati brojna međusobna natjecanja u sklopu manjih i većih sportskih manifestacija.

J.V







Godišnja skupština RKUD „Kolo“

# Dolazak na probe - najveći problem

Prošlog petka održana je godišnja skupština RKUD „Kolo“. U izvješću i diskusiji izneseni su uspjesi i nedostaci u proteklom periodu i date smjernice za buduću rad.

U prošloj godini „Kolo“ nije imalo mnogo nastupa. Zbor je nastupio na akademiji uoči 1. maja, na kotarskoj i pokrajinskoj smotri, a zatim na Republičkom festivalu u Zagrebu i Nišu.

Jedan od najvećih problema „Kola“ je neredovito pohađanje proba. S tim problemom društvo se borilo odavno, ali je on u zadnjih nekoliko godina postao problem broj jedan. Pronalazili su se svi mogući načini kako bi se došlo do uzroka apatičnosti nekih članova. Izgleda, da je nedolazak u inozemstvo ili na veće turneje po našoj zemlji glavni uzrok neaktivnosti članstva. Zbog toga i rad zbora nije imao neke solidne temelje. Svaki program morao se uvježbavati više nego što je bilo predviđeno.

Prije dvije godine „Kolo“ je osnovalo i omladinski zbor, koji sada broji više od 130 članova. On se u prošloj godini organizaciono

kvalitetno ojačao, što je i pokazao na svoja dva prva nastupa prije izvjesnog vremena. Omladinski zbor sastavljen je od učenika iz raznih škola, a najviše iz Učiteljske škole, Gimnazije, Srednje ekonomske škole i škole za učenike u privredi. Broj ženskih glasova je dva puta veći od muških, što nesumnjivo dokazuje velik interes omladinki za rad „Kola“. Omladinski zbor ima velik broj kvalitetnih pjevača, koji će dostojno zamijeniti svoje starije drugove.

Osim rada s omladinskim zborom pojačana je briga za rad s mladim solistima. U tome je bilo dosta uspjeha. Za rad i rezultate koje su postigli članovi mješovitog zbora, omladinskog zbora i solisti najviše zasluže ima dirigent Stanko Viličić, koji se nije pokolebao ne pred kakvim teškoćama. Zbog toga se „Kolo“ pobrinulo da u idućoj sezoni ojača svoj stručni kadar angažiranjem jednog

Razvoj vokalne muzike „Kola“ i sve veće potrebe grada zahtijevaju još jednog stručnog rukovoditelja. Zbog toga se „Kolo“ pobrinulo da u idućoj sezoni ojača svoj stručni kadar angažiranjem jednog

nastavnika muzike. Društvo je sklopilo ugovor s Nikolom Bašićem, nastavnikom muzike iz Bjelovara, koji će doći u Šibenik nakon završetka školske godine.

U diskusiji je učestvovao velik broj članova „Kola“. Glavna riječ vodila se, opet oko neredovnog pohađanja proba. Međutim, članovi „Kola“ istakli su i problem društveno — zabavnog života. Neki članovi istakli, da bi trebalo naći jednu pogodnu prostoriju gdje bi se sastajali, čitali štampu i časopise. To bi trebalo čim prije riješiti.

U ovoj godini „Kolo“ slavi dvije godišnjice: 60-godišnjicu osnutka društva i 40-godišnjicu KPJ i SKOJ-a. Zbog toga će trebati uložiti mnogo više truda ba bi se s uspjehom ostvario predviđeni program. „Kolo“ će u ovoj godini organizirati koncert u Šibeniku i gostovati u Sinju. Osim toga „Kolo“ će izvesti i nekoliko priredbi za graditelje Autoputa na dionici od Paraćina do Niša i od Negotina do Demir Kapije. U perspektivi je i jedna turneja po Jugoslaviji. Pored toga „Kolo“ će učestvovati na lokalnim, pokrajinskim i republičkim smotrama. Naročita pažnja posvetit će se pripremi za nastup na Saveznom festivalu u Nišu, koji će se održati u lipnju ove godine.

Na kraju skupštine izabrana je nova uprava od 21 člana. Za predsjednika je ponovo izabran Kreše Crnogaća. (Z)



Šibenik: Pogled sa Šubičevca

## Iz centra za unapređenje domaćinstva Jedna korisna izložba

U okviru proslave Međunarodnog dana žena, otvorena je u Šibeniku jedna veoma korisna izložba, koju je organizirao Kotarski Centar za unapređenje domaćinstva. Svi oni koji su posjetili ovu izložbu mogli su zapaziti značajne rezultate, koji su postignuti jednogodišnjim djelovanjem ovog Centra.

Kotarski centar za unapređenje domaćinstva ispituje, pronalazi i rješava čitav niz problema koji se odnose na život porodice sela i grada. Svojim radom Centar djeluje u novom pravcu, odnosno kroz razne oblike rada prilazi rješavanju opće - društveno korisnih problema uz pomoć društvenih i političkih organizacija, poljoprivrednih zadruga, prosvjetnih radnika i omladine. Svrha ovakvog rada je olakšanje života radnim porodicama u našoj Komuni t.j. da život u našim porodicama bude podignut na jedan viši stepen, a naročito na selu gdje se pronalaze mogućnosti ka-

ko pomoći seoskoj ženi da postane manje ekonomski ovisna. Ako smo sa ovog stanovišta prišli razgledavanju izložbe, onda smo bez sumnje napustili prostorije duboko impresionirani lijepim rezultatima Kotarskog centra za unapređenje domaćinstva.

Na izložbu su sudjelovala i Društva žena iz Tijesnog, Kistanja, Oklaša, Bevrskaka, Drniša, Primoština i Knina te Domaćinska škola u Kninu.

Izložba je obuhvatila, pored problematike rada Centa u selu i hrane, odijevanja, upravljanja dohrom, odjevanja, upravljanja domaćinstvom a preko izložene

štampe naročito je podvučena važnost odnosa u porodici i braku.

Osim toga, na izložbi je provedena anketa u svrhu prikupljanja mišljenja posjetilaca o raznim pitanjima koja će Centru pomoći za što bolje usmjeravanje svog budućeg djelovanja.

Obzirom na skućenost izložbenih prostorija i ostale objektivne teškoće materijalne naravi, izložba je ipak s uspjehom prikazala široki djelokrug rada na području ekonomike domaćinstva, čime bi trebala biti upoznata većina naših građana, pa su ovakve izložbe veoma poželjne.

T.N.

## film od srijede do srijede

### Kroz granje nebo

DOMAĆI FILM, REŽIJA: STOLE JANKOVIĆ.

Grupa ranjenika otsječena za vrijeme V. neprijateljske ofanzive na Sutjesci od svoje jedinice, okružena sa svih strana neprijateljima, koji je svaki čas mogu naći i do kraja dotući, bez hrane, vode, lijekova i zavojia, proživljava užasne trenutke u bespomoćnom očekivanju teškog svršetka ili spasa. U takvoj mučnoj situaciji ljudi daju svoj moćda posljednji odušak, a kako su njihovi karakteri različiti i složeni, svatko svoje posljednje trenutke proživljava na svoj način. Na tome i leži glavna poenta ovog više psihološkog nego ratnog filma.

U jednoj statičnoj atmosferi, gdje gotovo svi glumci igraju na ležeci na nosilima, oživljenoj jedino povremenim pogledom na Nijemce, koji okolo njuškaju ili kakvom epizodicom, gdje se uglavnom meditira o smislu ili besmislenosti, o korisnosti ili beskorisnosti svega, gdje se ispreplću nada i očajanje, malodušnost i heroizam, u takvoj atmosferi moći zadržati do kraja interes i pažnju gledalaca nije nimalo lak zadatak. Jer gledalac u filmu traži radnju, akciju, a ovdje je nema. Međutim, oni su nadomješteni uzbudljivošću situacije, koja nas drži i u momentima, kada je ono što se odvija na platnu ipak prilično monotono. Osim toga, ako film „Kroz granje nebo“ uzmemo kao rekonstruirani dokument nadčovječanskih napora i heroizma, visokog morala naših boraca, kojim je i izvojevana pobjeda nad daleko nadmoćnijim neprijateljem, onda on zaslužuje priznanje, jer je doživljaj toga svakako ostao u nama.

### Tosca

ITALIJANSKI FILM, REŽIJA: CARMINE GALLONE


Ono što filmu daje prednost nad pozornicom je mogućnost brzog premještanja radnje iz jednog scenskog okvira u drugi, čime je zapravo omogućen specifičan tempo, po kojem je i nastala uobičajena fraza »filmska brzina«. Prenašanjem kompletne opere na platno na način kako je to učinjeno sa »Toskom«, ne samo da se ne koristi ova prednost filma, već se prostorna ograničenost kazališne scene još više potencira. Osim toga, izvjesne nepravilnosti u operi, kao na primjer pjevanje čitavog teksta, pa i onih najkonvencionalnijih i sasvim prozaičnih fraza, koje smo u kazalištu navikli da podnosimo, u filmu nam izgledaju još nepravilnije. Koliko nam samo izgleda nepravilno, kad recimo Scarpija u crkvi za vrijeme mise na sav glas pjeva svoje misli o zamci koju sprema Toski. Zapravo, niti smo gledali film niti smo prisustvovali operi. Međutim, ovakvo prebacivanje opere na platno može se opravdati svrhom, da se njome upozna onaj koji inače nema druge prilike za to. Onaj koji je htio da uživa u Puccinijevoj muzici, imao je u ovom filmu dovoljno prilike, jer je ona data u odličnoj izvedbi i interpretaciji. Ali onome, koji je prema ovoj muzici ravnodušan, preostalo je samo da se dva sata pošteno dosadi.

-b-

### Gostovanje ansambla splitske opere u Kninu

Ansambl splitske opere ponovo je gostovao u Kninu i tom prilikom je 16. marta na pozornici Doma JNA izveo Štrausovu operu »Šišmiša«, a naredne večeri klasičnu operu G. Rossinija »Seviljski brijač«.

Gostovanje je i ovog puta organizirao Dom JNA. Za kninsku publiku, koja voli dobra kazališna ostvarenja, obje večeri predstavljale su pravi umjetnički užitek. (M)



NARODNI ODBOR OPĆINE PRIMOSTIEN - KOMISIJA ZA SLUŽBENIČKE POSLOVE

### raspisuje NATJEČAJ

za popunjenje upražnjenih službeničkih mjesta i to:

1. za šefa uprave za prihode i službenik

UVJETI: srednja stručna sprema s položenim stručnim ispitom ili niža stručna sprema — računski režiser sa 5 godina stručne prakse na istim i sličnim poslovima.

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA TIJESNO

Komisija za natječaje

Na temelju čl. 50 svojih pravila, raspisuje

### NATJEČAJ

mjesto blagajnika Poljoprivredne zadruge Tijesno.

USLOV: srednja stručna sprema ili niža sa praktičnim radom na blagajničkim poslovima.

PLAĆA: po tarifnom pravilniku. Molbe podnositi u roku od 15 dana od dana objavljivanja natječaja Komisiji za natječaje pri Poljoprivrednoj zadrugi Tijesno.

### OGLAS O LICITACIJI

1. TLM »BORIS KIDRIČ« prodaje na licitaciji, koja će se održati dana 6. aprila o.g. u kancelariji Upravne zgrade TLM u 10 sati sljedeća osnovna sredstva:

Autobus putnički »Pionir« reg. br. 6130 Din 3.032.640;  
Autobus putnički »Pionir« reg. br. 6139 Din 3.632.640;  
Autobus putnički »Pionir« reg. br. 6142 Din 3.032.640;  
Autobus putnički »Fiat« reg. br. 6160 Din 10.269.824;  
Autobus putnički »Fiat« reg. br. 6164 Din 10.269.824;  
Autobus putnički »FAP« reg. br. 6175 Din 23.300.000.

2. Licitacija će se obavljati usmenim nadmetanjem. Pravo učešća na licitaciji imaju privredne organizacije, te ustanove sa samostalnim financiranjem i državni organi.

3. Svaki natjecatelj mora pri pristupu natjecanja položiti kauciju u iznosu od 10 posto vrijednosti osnovnih sredstava, koja su predmet licitacije.

Kaucija se može položiti i garantnim pismom Narodne banke, odnosno komunalne banke.

Kaucija propada ako najpovoljniji ponuđač po završenoj licitaciji ne potpiše kupoprodajni ugovor.

4. Kupac osnovnih sredstava, koja su predmet licitacije, potpisat će sa prodavaocem posebni ugovor o organizaciji i vršenju prijevosa radnika TLM na posao i sa posla.

Pojedinačna prodaja vozila ne će se vršiti.

Ostali uslovi mogu se dobiti svakog dana u Upravnoj zgradi TLM-a, komercijalni sektor, soba broj 47 ili na telefon broj 417/273.

Tvornica lakih metala »Boris Kidrič« — Šibenik

## POZNAJETE LI SVOJ KRAJ?


U 22. kolu našeg nagradnog natječaja dobili smo priličan broj odgovora. Većina natjecatelja odgovorila je, da slika prikazuje lugarevu kućicu na Šubičevcu, a neki dječji restoran. Jedan čitalac napisao je, da fotografija predstavlja dječji odjel Opće bolnice. Međutim, točan odgovor glasi: Lugareva kuća s dječjim restoranom na Šubičevcu.

Vučenje ždrijeba izvršio je

Mirko Jurišić, učenik VII. razreda III. osnovne škole Šibenik.

Našu nagradu od 1000 dinara dobio je JOŠKO STANČIĆ, učenik VI.a razreda, koji stanuje u ulici Nikole Tesla broj 29.

U ovom broju objavljujemo fotografiju s nagradnim kuponom broj 23. Rok za dostavu kupona je ponedjeljak, 30. ožujka na adresu: »Šibenski list« Šibenik, Jelke Bučić 5.



Koje je to mjesto?

### NAGRADNI KUPON 23

Odgovor

Ime

Adresa

»Šibenski list«

NOVINSKO IZDAVAČKO PODUZEĆE „Š T A M P A“ ŠIBENIK

## traži korektora

Uvjeti: najmanje srednja školska sprema uz solidno poznavanje hrvatskog jezika.

Plaća po tarifnom pravilniku poduzeća.

Nastup službe odmah.



# novosti iz naših općina

## Drniš: Nekad i sad

Na rubu Petrova polja, upravo tamo gdje Čikola počinje svoj veličanstveni proboj kroz kras, gdje plodno Petrovo polje prelazi u kršoviti visoravan koja se proteže sve do mora — smjesti se Drniš, gradić sa nešto preko 3.000 stanovnika, općinski centar i važno privredno središte kraja od Svilaje do Promine, pa sve gotovo do Perkovića. Lijepo uređen gradić, čist, sunčan, reklo bi se — namrštan. Prva impresija: U Drnišu se mnogo gradi. Novi stanovi, nove ustanove. Ipak, i staroga ima dosta. Tu je stara Gradina koja se uzdiže iznad naselja i koja je najbolji poznavalac historije Drniša. Zato, pustimo nju nekam nam priča.

Današnja Gradina je stara preko 500 godina, a spominje se 1450 kao kula hrvatskih velikaša Nelepčica za borbu protiv Turaka. Kasnije je ta kula nadograđena turskim kulama, što se i danas lijepo vidi.

Stvarna historija Drniša započinje dolaskom Turaka, koji su 1522. sagradili novo naselje, utvrdili ga i dali mu ime Drniš, što na njihovom jeziku znači »vrata od polja«. Ovo ime u potpunosti odgovara, pošto se Drniš zaista nalazi na mjestu koje dominira Petrovim poljem.

Drniš je za vrijeme Turaka bio najisturenija točka Mećanima, te je bio jako utvrđen i prema zapisima turskih hroničara tada je brojao oko 20.000 žitelja i preko 50.000 vojnika. Osim utvrde Gradina od toga doba su ostale do danas stare turske kuće, koje su još uvijek u upotrebi. Turci su sagradili i četiri džamije, a do danas je očuvan samo jedan minaret. Oni su doveli i vodu u Drniš sa izvora Točak u Promini vodovodnom dugim blizu 10 km, a koji, uz neznatnu rekonstrukciju služi i danas.

Turci su držali Drniš gotovo dva stoljeća (1522. — 1715.) i za to vrijeme su ga četiri puta gubili od Mećana.

1715. godine Grgur Vojnović sa Radićima, Mijićima i drugim hrvatskim ustanicima je protjerao Turke iz Drniša, ali su poslije njih došli Mećani, pa Francuzi i Austrijanci — sve do 1918. godine. Kratkotrajna vladavina Francuza (1806. — 1814.) donijela je početak izgradnje ceste Knin — Drniš — Šibenik, koju su dovršili Austrijanci.

Između dva rata Drniš je životario. Imao je sud, osnovnu i građansku školu, malu prihvatnu zdravstvenu stanicu, uglavnom za pomoć rudarima, relativno bogatu tržnicu i razvijenu trgovinu.

Danas je Drniš lijepo uređeno mjesto, privredni centar Dalmatinske Zagore. Stari turski vodovod zamijenjen je suvremenim Zagorskim vodovodom, koji uz Drniš snabdijeva i mnoga sela. Priključak na dalekovod TITO — centrale, konačno je riješio snabdijevanje električnom energijom. Poslije rata je uređena i moder-

no opremljena zdravstvena stanica sa roditeljskim, zubnom ambulantom i dječjim dispanzerom — kapaciteta 60 kreveta. Nekad su seljaci pješaci i po 3 km do liječnika, a sada im liječnik na zahvat dolazi u kuću. Zdravstvene ambulante su uređene i u Siveriću, Unešiću, Ružiću i Širitovcima.

U gradu je izgrađena kanalizacija i trotoari, a glavna ulica asfaltirana. Adaptiran je i porušeni hotel »Danica«. Uređen je i gradski park i šetalište Poljana Maršala Tita, čiju ljepotu upotpunjuje i Meštrovićeva skulptura »Vrelo života« — dar velikog umjetnika rodnog kraja.

Gradi se moderni Dom kulture,


a u izgledu je i otvaranje Srednje ekonomske škole, itd.

Privredni život se stabilizirao. Poljoprivreda je stala na čvrste noge. Zemljište se kompletira u veća dobra, a znatna sredstva se ulažu i u stočarstvo. Izgrađena je i vinarija kapaciteta 200 vagona.

Rudarstvo je od vajkada bilo glavna privredna grana u ovom kraju. Da li će i ubuduće to biti? Svi su izgledi da ne će. Naime, rezerve su na izmaku. Osnivaju se i nova poduzeća sa savremenijom opremom. Nedavno je osnovano poduzeće za preradu plastičnih masa »Dalmacija« — plastika« Drniš, a svi su izgledi da će se u Drnišu graditi i krećana kapaciteta 50.000 vagona godišnje. Osim toga, u izgledu je i otvaranje konfekcijske radionice.

Nedavno osnovano poduzeće »Transremont« sve se više širi. Građevinsko poduzeće »Udarnik« izvodi radove širom Dalmacije. Zar sve to ne pokazuje dinamiku razvoja, brzinu uspona. I zar perspektive nisu ružičaste.

Dušan Čolović



Drniš

## OPĆINSKA KONFERENCIJA SSRN U KISTANJAMA

(Nastavak sa 1. strane)

u Kistanjama i Devrskama a sektorska u Erveniku. Međutim, nema niti liječnika niti ljekarne. NO općine je tražio pomoć od odgovornih faktora, ali se stanje zdravstvene službe na toj komuni nije izmjenilo.

Na kraju je konstatirano da na Kistanjskoj općini postoji 17 organizacija SSRN u kojima je učlanjeno 1.947 lica. Ali kad se ima u vidu da na tom području živi 7.500 birača, onda se mora uložiti mnogo više napora za omasovljenje postojećih organizacija.

Nesumnjivo je da će ndvoizabrani Općinski odbor pridonijeti još većoj aktivnosti organizacija Socijalističkog saveza na općini Kistanje.

B. Pekić

## Velike štete od požara

U protekloj godini, na području kotara Šibenik, bilo je registrirano 68 požara, od kojih 5 požara sa milijunskim štetama, i to: požar stolarije u zadrudnom kombinatu u Vodicama, čija šteta iznosi preko 15.000.000 dinara, zatim požar uljarne u Južnom Primoštenju, transformatora u Tvornici elektroda i ferolegura, požar šume kraj Primoštena i drugi. Ukupna šteta pričinjena požarima iznosi preko 56 milijuna dinara, što je za 19 milijuna više nego u 1957. godini.

Naši građani među koje u prvom redu spadaju odgovorna lica u privredi ne posvećuju dovoljno pažnje ni požarnoj preventivi ni operativi. Požarna preventiva u nekim privrednim poduzećima je vrlo slaba. Naša DVD, zbog nedovoljnog razumijevanja ponekih odgovornih ljudi, raspolaže sa minimalnim ali čak nikakvim sredstvima, što im otežava ili potpuno onemogućava obavljanje vrlo važnog zadatka. Neki NO općina su DVD svrstali sa ostalim društvenoj političkim organizacijama, pa im kao takvim daju minimalna sredstva. Međutim, član 42 osnovnog Zakona o zaštiti od požara jasno govori kako se održavaju DD i vatrogasne organizacije uopće.

Da bi ove štete i eventualna ljudska stradanja sveli na što manju mjeru, potrebo je, da se naše društvo i privredne organizacije i svi građani ozbiljno pozabave tim problemima, koje treba pravovremeno rješavati.

U ovom pravcu doneseno je više zakonskih mjera, kojih se trebaju pridržavati svi naši građani, a naročito privredne organizacije. Jedna od najvažnijih takvih mjera je svakako Osnovni Zakon o zaštiti od požara, koji, pored niza drugih propisa, daje određene upute kako se zaštititi od požara.

SB

Pored svih postojećih zakonskih propisa, naša vatrogasna služba ima velikih teškoća u njihovom sprovođenju. Nažalost, mora se konstatirati da se mnogi ne pridržavaju tih mjera, ili čak ovu službu smatraju suvišnom. Tako je NO kotara Šibenik svojevrmeno donio odluku o obaveznom prijavljivanju lako zapaljivih eksplozivnih materija koje razvijaju otrovne ili eksplozivne plinove. Rok za prijavljivanje je bio do 31. XII. 1958. Međutim, vrlo je mali broj do danas to prijavio i to uglavnom oni koji posjeduju manje količine tih materija, dok oni koji imaju veće količine, to nisu učinili.

U toj odluci i Naredbi savjeta za unutrašnje poslove je rečeno, da će poduzimati i sankcije protiv onih koji te materije imaju a ne prijave ih u određenom roku. No i pored toga stvar se nije ozbiljno shvatila. Ima odgovornih ljudi u našoj privredi koji govore: »Ako me i kazni, to ne ću platiti ja nego poduzeće«, ili pak »Moje poduzeće je osigurano, pa ako ga i uništi požar, platit će DOZ«. Oni bi ipak trebali znati da takvim svojim postupkom čine štetu sebi, poduzeću, kolektivu, i našoj zajednici uopće. Zbog toga je potrebno energično suzbijati takva štetna shvaćanja.

### PREDAVANJE PUKOVNIKA DUŠANA PLENČE

Prošle subote, pukovnik Dušan Plenča iz Beograda održao je u Domu JNA predavanje o temi »Međunarodni problemi u ustanku naroda Jugoslavije«. Predavanje je organizirano u okviru proslave 40-godišnjice KPJ. Odaziv slušača bio je velik. (m)

### GOSTOVANJE HUMORISTA I PJEVAČA IZ BEOGRADA

Ovih dana u Kninu je gostovala beogradska grupa pjevača narodnih pjesama, šlagera i humorističkih improvizacija, koja je u Domu JNA, priredila večer pjesama i humora. Sudjelovali su Anica Jocić, Momir Pajić, Zlata Pašić, Predrag Gojković i Branko Matić.

Pošto u Kninu nije bilo odavno ovakve priredbe, to je posjeta bila zadovoljavajuća. (m)

### SEMINAR ZA SEKRETARE OSNOVNIH ORGANIZACIJA SK

U organizaciji Kotarskog i Općinskog komiteta SK u Kninu održan je trodnevni seminar, koji su pohađali sekretari osnovnih organizacija SK s područja općina Knin i Kistanje. Pored sekretara seminaru su prisustvovali članovi Općinskog komiteta, članovi ideološko-političke komisije i članovi aktiva predavača kninskog komiteta SK.

Prvog dana se raspravljalo o primjeni Rezolucije VII. kongresa SKJ i zadacima organizacije SK. Drugog dana seminaru govorilo se o Statutu SKJ i Programu SKJ, dok trećeg dana razmatran je način prorađivanja Programa SKJ.

Kao predavači na ovom seminaru učestvovali su: Ivo Družić, sekretar Kotarskog komiteta SK, Nikica Dmitrović, organizacioni sekretar KK SK Šibenik, Tona Krnić, direktor Političke škole i drug. (m)

## Kad je kolektiv složan



Željeznička stanica Drniš: Signalni uređaji

Radni kolektiv željezničke stanice u Drnišu postiže sve bolje rezultate na svom odgovornom poslu što je rezultat sredenog stanja u tom kolektivu. Tu danas vladaju drugarski odnosi i puno razumijevanje između pojedinih članova kolektiva i šefa stanice što ranije nije bio slučaj.

Iako se na drniškoj stanici mjesečno izmanipulira oko 780 vagona razne robe, a u istom razdo-

biju prođe oko 2500 putnika, ipak je zadržavanje kola stalno ispod normale. Na stanici je uređena i jedna prostorija za sastanke željezničkih službenika, koji u povremeno proučavaju propise iz željezničke službe. Prilikom rada na stručnom usavršavanju, željeznički službenici koriste razna pomagala kao i modele pojedinih signalnih uređaja, koje je stanica nabavila iz vlastitih sredstava.

Nedavno je nadograđeno i skladište za robu, a sada se uređuju prostorije za skladištara i robnog blagajnika. Uskoro će kolektiv prići uređenju staničnog okoliša — zasadit će ukrasne biljke i cvijeće, postaviti česmu, uređiti nužnike i ostalo.

Zaista se može mnogo — kad je kolektiv složan.

(m)

## Duštene su u prodaju srećke Prvomajske lutrije



## U Drnišu pronalaze unutrašnje rezerve

Privredu Drniške općine tište neki problemi, koji zahtijevaju hitno rješavanje. Na tom poslu angažirani su svi društveni i politički faktori. Vrše se napori da se što prije i efikasnije nađe izlaz iz ove situacije i krene putem privrednog prosperiteta. Pri tom radu pošlo se najprije od pronalazanja skrivenih unutrašnjih rezervi.

Evo jedne varijante, koja ima sve uslove, da bude uspješno realizirana a iznio je prije nekoliko dana podpredsjednik NO općine Drniš Ivan Ivić.

On predlaže obustavljanje započete gradnje nove školske zgrade u Siveriću, u kojoj je od predviđenih 55 milijuna, već sada utrošeno oko 13, a još se u ovoj godini predviđa utrošiti 25 milijuna, čime bi cjelokupni stambeni fond općine Drniš bio potpuno angažiran za iduće dvije godine. Za početu zgradu, kao početno učesće trebalo bi da preuzme tvornica dekloriranih ploča, o čijem osnivanju se ovih dana sve ozbiljnije govori. Budući bi tvornica uz znatna ulaganja lako izvršila adaptaciju postojeće zgrade za svoje specifične potrebe, a time zajednici oslobodila toliko potrebnih 20 milijuna dinara.

Iznos od 20 milijuna dinara utrošio bi se, uglavnom, za potrebe, prosvjete, a najvećem dijelu samog Siverića. Za 10 milijuna dinara mogla bi se nadograditi na jedan kat stara školska zgrada, nešto bi se dalo za dovršenje škole u Kljaccima, Gradcu, Umljanovićima i Mirlović Polju, a doteklo bi čak i za dovršenje radova

na sudskoj zgradi u Drnišu. Još bi ostalo ok 03 milijuna dinara, koji bi se dodali stambenom fondu, koji bi se do 1960. godine popeo na 55 milijuna, a s tim sredstvima dalo bi se izgraditi i 24 stana, jer je stambeni prostor jedan od gorućih problema Drniša.

Zamisao predsjednika Ivića vrijedna je pažnje, jer ona ublažava postojeću situaciju. (c)



gradska kronika

Uskoro će se graditi „PARK STRIJELJANIH“

Gradnja će stajati 50 milijuna dinara Novčanu pomoć pružit će „Rade Končar“ iz Zagreba

U ovoj jubilarnoj godini, kad slavimo dvije značajne obljetnice 40-godišnjicu KPJ i SKOJ-a narodne vlasti i cijeli narod Šibenika i okolice odlučio je, da oda zasluženo priznanje svim rodoljubima, koji su se borili za oslobođenje zemlje i koji su dali svoje živote za bolju budućnost...

nice i pomoćno igralište poprimat će sasvim drugi izgled. Buduća ograda stadiona ići će u poluluku duž atletske staze. Između atletske staze i zida stadiona zasadiće se zelenilo. Pomoćno igralište preselit će se na suprotnu stranu, prema tvornici platna „Jadranka“.

Na cijelom prostoru današnjeg pomoćnog igrališta napraviti će se park sa stazama i klupama za odmaranje. Centralno mjesto u sredini parka zauzimat će visoki obelisk, a do njega će biti sarkofag na kojem će biti ispisana imena strijeljanih.

Radovi na izgradnji tog objekta započeti će sredinom travnja, a najkasnije početkom svibnja. Najprije će se prići izgradnji cesta i odvajanju nogometnog igrališta od budućeg parka. U tim radovima veliku pomoć pružit će i omladina svojim dobrovoljnim radom.

Urbanističko i arhitektonsko rješenje za gradnju „Parka strijeljanih“ da je šibenski tehn. arh. Tome Relja. Pri izradi tog projekta tehn. art. je, u prvom redu morao voditi računa o financijskim sredstvima i o pogodnom rješenju spomenika u odnosu na okolinu.

Stupovi, za koje su bili privržani strijeljani ostali su na istom mjestu, samo će se četiri ukloniti. Oko stupova će se zasadići cvijeće i zelenilo i napraviti prilazni putovi.

Ukoliko budu navrijeme osigurana novčana sredstva jedan veliki dio „Parka strijeljanih“ bit će gotov još ove godine. (Z)



Maketa budućeg „Parka strijeljanih“ na Šubićevcu

ŠIBENIK KROZ TJEDAN

- KAZALIŠTE
ČETVRTAK, 26. III. — O Davča: — PESMA — predstava za građanstvo. Početak u 19.30 sati.
PETAK, 27. III. — E. Moris: — DRVENI TANJUR — predstava za Radničko sveučilište. Početak u 19.30 sati.
SUBOTA, 28. III. — P. Budak: — NA TRNU I KAMENU — predstava za građanstvo. Početak u 19.30 sati.
NEDJELJA, 29. III. — NA TRNU I KAMENU — Gostovanje u Prvić Šepurini.
KINEMATOGRAFI
TESLA: Premijera američkog cinemascope filma u boji — BIJELO PERO — do 26. III.
Premijera talijanskog cinemascope filma u boji — POSLJEDNJI RAJ — (27. do 31. III.)
SLOBODA: Premijera mađarskog filma — MALA ČAŠA PIVA — (26. do 28. III.)
Premijera američkog filma — SVADBENI RUČAK — (29. III. do 2. IV.)
DEŽURNE LJEKARNE
Do 28. III. — I. narodna — Ulica Božidara Petranovića.
Od 29. III. — II. narodna — Ulica Bratstva i jedinstva.

Prići će se sklapanju ugovora za Otkup i prodaju ribe

Nedavno je u Trgovinskoj komori održan sastanak predstavnika Kotarskog zadružnog saveza, Ribarskog kombinata „Kornat“ i općih poljoprivrednih zadruga iz Murtera, Vodica, Žirja, Tribunja i Jezera, o snabdijevanju našeg tržišta ribom. Dosadašnja praksa pokazala je da na našem tržištu nije bilo nekog reda u vezi otkupa i prodaje ribe. Zbog toga je trebalo poduzeti neke mjere da se to stanje sredi i da se u prometu ribom vodi jedinstvena politika u otkupu i plasmanu svih ulovljenih količina na našem području.

ne, t.j. onakve, kakve je određilo Udruženje morskog ribarstva FNRJ. Daljnju brigu i troškove oko smrzavanja i opreme ribe otkupit će Ribarski kombinat „Kornat“. To je za sada jedini način da se stimulira rad poljoprivrednih zadruga koje se bave ulovom ribe.

be. S druge strane ove mjere će sigurno pridonijeti boljem i potpunijem snabdijevanju tržišta ribom i ribljim preradivinama. Vjeruje se, da će šibenska tržišnica tokom ove godine, a naročito u ljetnoj sezoni biti dobro opskrbljena ribom.

Magla omela saobraćaj

U nedjelju i ponedjeljak u Šibeniku i okolici, kao i na području Jadrana magla je, u jutarnjim satima u velikoj mjeri omela pomorski saobraćaj. Gotovo svi brodovi stizali su sa zakašnjenjem. Brza pruga iz Rijeke za Split došla je u Šibenik sa zakašnjenjem od oko pet sati. Tek oko 8,30, kad se magla razila brod je ušao u šibensku luku, a isplavio je u 9,15 sati. Sve lokalne pruge došle su u Šibenik s priličnim zakašnjenjem. Neke uopće nisu pristajale u svim mjestima. Brod „Ohrđ“, koji je ranije trebao ići u Skradin isplavio je, u ponedjeljak tek u 9,15 sati.

„Dalmacija“ udarila o obalu

U ponedjeljak oko 21 sat brod „Dalmacija“, koji je išao iz Splita za Rijeku pri dolasku u Šibeniku luku udario je u obalu, jer su zakazali strojevi. Kapetan broda naredio je, da se bace sidra kad je brod bio udaljen oko 100 metara od obale. Međutim, to nije pomoglo jer je morsko dno na tom mestu mekano. Osim toga i uže s pravca nije bilo privezano za obalu, jer je prijetila opasnost da pukne, i da se dogodi nesreća, jer je na obali bilo mnogo ljudi. Brod nije pretrpio nikakvu štetu.

Velika prvomajska lutrija

Općinsko sindikalno vijeće Šibenskog organiziralo je veliku prvomajsku lutriju. Sretne dobitnike očekuje 50 vrijednih zgoditaka. Prva i druga nagrada su motor-ketači, a zatim televizijski aparat, dvije spavaće komplet sobe, mašina za pranje rublja i mašina za šivanje, tri električna štednjaka, četiri radio aparata, kauč, polu-

PISMO SA KLUPA NA RIVI

Druže uredniče!
Mrlje zemlja onde di se kopa.
A di se sada ne kopa! Urediju se derdini Spuntalo je prvo cviče. Riva je u veludiniman. Na pazardu jubica kolko očes.
Proliče je!
U proljuču, na vakomen vrimentu, i judi bi tili da učinu ništo za prolčie.
Najprvo vaja reći, da su nan se vratile klupe. Sada jopet moremo siditi. A tako su lipo piturane, svaka u svoj kolur, da moreš, a posebice ženski svit, naprama modj izabrati na koji češ kolur sisti, da ti kolur od veštita oli robe ne bi dištona od kolura klupe.
A dica!
Sve se vraćaju iz poja oli Rokića i nosu u rukaman cviče. Šta je koja grana pritrpila, na to se ne bacila, jerbo oni šta jin je šteta učinjena, s otin šta štetu trpu, doprimosu - prolčiu.
— Bez radosti dice nema prolčia, a cviču se dite najviše raduje i od radosti ga — bere, lomí grane vočkama.
Ali, i kraj ovoga sunca, i mrlša zemje, i piturani klupa, i cviča — ima i žalosti!
I žalosti baš na zelenomen poju.
— Ajde-de ono u Splitu — počea je jedan pripovidati baš u nedju pridvečer — ali ono popodne na Šubićevcu.
I nije ima riči za svršiti.
Ni mi drugi nismo imali šta reći.
I niko drugi na drugin mistiman, da je šta govorija.
Proliče, a vaka tuga.
Šta vridi da veludini igraju na vitru na rivi.
Šta vridi da je dicit drago brati cviče.
Šta vridi da zemja mrlše.
... kad na zelenom poju ovoga prolčia beremo i — golove!
A bice jik manje, a za druge više — to n'kako ka viruje mo, pa te u to ime, druže uredniče, lipo pozdravjamo uz stisak ruke
Mi sa klupa na rivi

Tržnica i ribarnica Sve veće količine

Tržnica je u posljednjih 15 dana bila dobro opskrbljena. Poduzeće za opskrbu tržnice i privatnici dopremili su dovoljne količine poljoprivrednih proizvoda. Potrošači su mogli dobiti sve vrste zemlja dobro opskrbljena. U buduću će, s obzirom na lijepo vrijeme tržnica biti još bolje opskrbljena, a i cijene će biti niže.
Pojedini poljoprivredni proizvođači mogli su se dobiti po sljedećim cijenama: špinat 40-60, blitva 70 — 100, karfiol 30 dinara kilogram i t.d. Bijeli i crveni luk prodavali su se po 160, odnosno od 80 — 100. Cijena krumpira ostala je i dalje nepromijenjena, a prodaje se po 28 dinara kilogram i ima ga u dovoljnim količinama. Cijena narančama je 260, a limunima 300 dinara.
Jabukama, koje nisu najbolje kvalitete cijena je porasla od 60 na 80 dinara.
Cijena jajima, koja nudi privatni sektor kreće se od 15 — 18 dinara.
Opskrba ribarnice u zadnje vrijeme je poboljšana. Ribarske za druge i privatnici donose dosta ribe raznih vrsta.

POSTAVLJENE KLUPE NA OBALI Brodovi u luci

Ovih dana postavljene su klupe na obali, koje su bile skinute radi uređenja i bojenja.
Ugkoro će se sknuti klupe iz parka Maksima Gorkog i zamijeniti novim. Također će se urediti i svi prometni znakovi u gradu i postaviti na propisnu visinu.
Krajem siječnja ove godine radnik Šime Vuković iz Dubravica kod Skradina udario je pepeljarem u glavu sekretara u tvornici lakih metala „Boris Kidrič na Razinama. Vuković je bio otpušten iz vojske, jer je bio bolestan. Došao je na Ražine i tražio posao. Međutim, tvornica nije imala na raspolaganju jedno mjesto gdje bi ga mogla zaposliti s obzirom na njegovo zdravstveno stanje. Kad mu je sekretar poduzeća J. D. rekao Vuković je uzeo pepeljaru i udario ga u glavu.
Ovih dana pred Kotarskim sudom u Šibeniku odgovarao je Vuković za svoje „djelo“. Sud ga je proglasio krivim i kaznio s mjesec i po dana zatvora. Osim toga Vuković mora platiti bolničke troškove.

Skupština filatelista

U prostorijama Društvenog doma održana je ovih dana X. jubilarna godišnja skupština šibenskih filatelista.
Diskusija je uglavnom bila usmjerena na proslavu 10-godišnjice društva, pripreme za smotru maraka, briga za stalni rad s omladinom i pionirima, kao i organiziranje filatelije među školskom omladinom. Na skupštini je odlučeno da se pokrene rad filatelista na području Driša i Knina, gdje bi se kasnije osnovala i filatelistička podružnica.
Ove godine uprava društva je proširena kako bi se što uspješnije odvijao rad s omladinom.
Medu donesenim zaključcima naročito se preporuča sistematski rad. Pored vanjske razmjene organizirat će se i međusobna razmjena maraka. Osim toga organizirat će se i predavanja iz raznih oblasti filatelije. Dosad je održano jedno predavanje s temom: „Prve marke na području...“

DESETGODIŠNJICA FILATELISTIČKOG DRUŠTVA

Ove godine Filatelističko društvo Šibenik slavi 10-godišnjicu svog osnutka. Društvo je osnovano 1949. godine, a brojilo je tada samo 24 člana. Međutim, taj je broj danas tri puta veći, od čega je vrlo malo omladine.
Ovo društvo namjerava na svečan način proslaviti 10-godišnjicu svoj plodnog rada, koja se slavi zajedno s 15-godišnjicom oslobođenja grada. Ovak jubilej veličat će se velikom smotrom maraka svih zemalja (BU)

OBAVIJEŠTI

ČLANOVIMA I OSTALIM POSJETIOCIMA MARKSISTIČKOG KLUBA
Rasprava o temi „Međunarodni odnosi i borba za mir i socijalizam“, održat će se u srijedu 1. travnja 1959. u 17 sati u Društvenom domu.
Tisak: »ŠTAMPA« - Šibenik

ŠIBENSKI LIST
organ Socijalističkog saveza radnog naroda kotara Šibenik Uređuje redakcijski kolegij
Direktor: Marko Jurković
Glavni i odgovorni urednik: NIKOLA BEGO
Uredništvo: Šibenik — Ulica Jelke Bučić 5 — Tel. br. 5-62
Tekući račun: Komunalna banka Šibenik broj 435-70-1-7
Rukopisi se ne vraćaju
Pretplata za tri mjeseca 130, za pola godine 260, a jednu godinu 520 Din.
Tisak: »ŠTAMPA« - Šibenik

KUPUJTE SREĆKE VELIKE PRVOMAJSKJE LUTRIJE!



# SPORT

„ŠIBENIK“ - „BORAC“ (Banjaluka) 0:3 (0:1)

## Domaći razočarali

2.000 gledalaca osudilo nespportske ispade pojedinaca

Igralište »Rade Končar«. Vrijeme i teren pogodni za igru. Prvenstvena utakmica II. savezne lige. Strijelci: Knez u 24. i 76. te Kasumović u 81. minuti za »Borac«. Gledalaca oko 2.000. Sudac: Vukotić iz Varaždina, pomoćni Kapusta i Bačun, oba iz Zagreba.

**ŠIBENIK:** Miloševski, Šupe, Tambača, Ivančić, Iljadica, Živković, Orošnjak, Luštica, Urukalo, Škugor, Stošić, Tedling.


**BORAC:** Nežman, Sombolac, Karada, Jurić, Blažević, Andrijević, Miljuš, Tomljenović, Knez, Janković, Kasumović.

I ponovo poslije osam dana prijatelji »Šibenika« pognute glave napuštali su stadion. Da nije bilo onog nesretnog zgoditka u 24. minuti, a odmah zatim i zamjene, koja je usljedila u timu domaćih, možda bi konačni rezultat bio povoljniji, jer ta dva događaja kao da su izazvala pometnju u redovima »Šibenika«. Od tada pa do kraja utakmice domaći su igrali veoma nesretno i konfuzno, a naročito pred vratima »Borca«. Do prvog zgoditka »Šibenik« je držao igru u svoje ruke. Terenski je bio premoćniji i bolji tim. Prvu loptu na protivnička vrata uputio je Orošnjak već u 5. minuti pored same stativne. U 12. minuti kombinacija Škugor - Tedling završila je oštrim udarcem ovog posljednjeg. Dosta precizni udarac vratar Nežman je krajnjim naporem uspio promijeniti smjer lopte. Odmah zatim još jedna krasna prilika bila je upropaštena. Tedling je ponovo bio pri udarcu, ali je lopta pored buketa igrača otišla u golaut. U 15. minuti gosti su izveli prvi opasni prodor. Miloševski je jednu oštru loptu Jankoviću uspio obraniti. I dalje traje pritisak domaćih kojima pred golom ništa ne uspijeva. U jednom momentu Tedling je lobovao Nežmana i lopta je pošla u prazna vrata. Međutim, u posljednji čas Karada je sa same gol linije odbio loptu u polje, a minutu kasnije Orošnjak se našao u prilici da pogodi mrežu, ali se zapleo pa je i ova veoma povoljna šansa bila izgubljena. U 24. minuti, dok su se svi igrači i jednog i drugog tima nalazili u polju gostiju, Knez je dobio loptu i u solo prodoru uspio iskoristiti nespornu Tambaču i Miloševskog, iza kojeg je lopta ušla u mrežu. Nakon što je Luštica zamijenio Orošnjaka, u jednom duelu bio je povrijeđen Šupe, koji

je nekoliko trenutaka bio van igre. Netom se pošlo ponovo sa centra srednji pomagač »Borca« Blažević, nepotrebno je udario Šupu kad ovaj nije imao loptu. Sudac međutim, nije uopće reagirao, mada ga je trebao isključiti sa terena. Igra je zatim postala još oštrija. Domaći su još žustrije navalili u nastojanju da izjednače. Najprije je Tedling tukao u vratara, a zatim je Urukalo uputio udarac preko gola. U 63. minuti nakon jednog kornera Šupe je promašio jedna prazna vrata. Gosti su se zatim oslobodili pritiska i njihovi brzi napadi u više navrata dovodili su domaću obranu u mat poziciju. Tako su za svega pet minuta povećali rezultat na 3:0. Domaći su izgubili glavu, igrali su dosta rasturano i pomalo bezvoljno. U jednom duelu Iljadica se zaboravio te je fizički napao lijevo krilo Kasumovića, pa je sedam minuta prije kraja bio isključen sa terena. I Blažević i Iljadica su svojim nespportskim ispadima pokvarili opći dojam susreta, koji je protekao u fer igri.

Solidni igrači u timu »Šibenika« bili su Šupe i Tedling, dok su se svi ostali zdušno borili samo u prvom poluvremenu i u jednom dijelu nastavka. Od gostiju su se istakli Knez, Janković, Nežman i oba braniča. U cjelini uzevši, domaća momčad nije zaslužila ovako visoki poraz, s obzirom da je veći dio igre imala inicijativu, a naročito dobru igru predvela je u prvih 20 minuta. Efikasnost i o-

voga puta nije došla do izražaja. Tedling je bio jedini igrač u navalmom redu, koji je često pucao, ali ovoga puta sreća ga je mimoišla. Da su se i ostali igrači onako žustro borili kao i on, sigurno je da bi rezultat bio sasvim drugačiji. Ovako dva vrijedna boda otišla su u nepovrat i njih će se teško do kraja moći nadoknaditi. (J)



PRI UDARCU — Z. Tedling

## Poraz „Radničkog“

U predigrj glavne utakmice sastali su se domaći »Radnički« i »Dinara« iz Knina u borbi za prvenstvo III. grupe Splitskog nogometnog podsaveza. Pobjedila je »Dinara« s rezultatom 2:1 (1:1). Golove su postigli: Perak u 8. minuti za »Radnički«, a Purčić u 6. i Drača u 53. minuti za »Dinara«. Sudac Prelec (Zadar).

»Radnički«: Ležić, Bujas, Jovičić, Brajković, Relja, Spahija, Štampalija, Ramljak, Benevrkić, Perak i Reljanović.

»Dinara«: Borojević, Mrdža, Dučić, Drača, Drpa, Čeko, Savić, Vidović, Purić, Mijaković i Perišić.

U slaboj i nezanamljivoj utakmici »Radnički« je, na svom terenu

izgubio dva dragocjena boda. Njegovi igrači igrali su bez ikakvog plana, dok je »Dinara« startala na prvu loptu i veći dio utakmice imala terensku premoć. Već u 6. minuti vođa navale gostiju doveo je svoju momčad u vodstvo. Svega dvije minute kasnije »Radnički« je uspio izjednačiti. Strijelac je bio Perak. Izgledalo je, da će na ovoj utakmici pasti više zgoditaka. Utakmici pasti više zgoditaka. Međutim, do kraja poluvremena situacija se nije izmijenila.

Nastavak igre nije donio očekivanu borbenost. »Dinara« je u 53. minuti došla u vodstvo. Natko od obrambenih igrača »Radničkog« napravio je prekršaj. Slobodan udarac s oko 25 metara izveo je Drača. Precizno tučena lopta odsjela je u mrežu. Za ovaj zgoditak kriv je golman »Radničkog« Ležić.

Tek pri kraju utakmice igra je nešto oživjela, ali rezultat se nije izmijenio. U timu domaćih nije bilo istaknutih pojedinaca, dok su kod »Dinara« bolji od ostalih bili Drača, Drpa i Purić.

Utakmicu je dobro vodio zadarski sudac Prelec. (Z).

TABLICA	
Sloboda	12 8 2 2 25:8 18
Split	12 7 2 3 29:20 16
Lokomotiva	11 6 2 3 24:15 14
Borac	12 5 3 4 17:14 13
Trešnjevka	12 5 2 5 15:16 12
Šibenik	12 4 4 4 16:19 12
Elektrostroj	12 3 6 3 15:19 12
Zagreb	11 5 1 5 18:18 11
Odrred	12 3 3 6 12:18 9
Proleter	12 2 4 6 20:28 8
Borovo	12 2 1 9 18:32 5

PAROVI XIV. KOLA	
Zagreb — Sloboda, Trešnjevka	
— Šibenik, Split — Lokomotiva,	
Borac — Borovo, Proleter —	
Elektrostroj, Sloboda je »Odrred«.	

## Nespportski ispad

Na nedjeljnoj prvenstvenoj utakmici II. savezne lige između banjalučkog »Borca« i domaćeg »Šibenika« vrijedno je posebno osvrnuti na dva nemala događaja, koji su pokvarili inače dobar dojam ovog susreta. Šibenska sportska publika s punim je pravom negodovala na dva incidenta učinjena od strane srednjeg pomagača gostiju Blaževića i igrača »Šibenika« Iljadice. Zbog lošeg sudeња suca Vukotića, koji je u nekoliko navrata ranije tolerirao na momente nečistu igru, ohrabreni time najprije je Blažević udario Šupu, kad je lopta bila na sasvim suprotnoj strani, a zatim je pri koncu igre istom mjerom uzvratilo Iljadica, udarivši šakom lijevo krilo Kasumovića. Oba nespportska ispada, koji nemaju ništa zajedničkog sa pravom sportskom borbom, ne mogu se ničim opravdati, te zaslužuju najoštriju osudu. Bez obzira da li će

nogometni forumi prvesti kazni Blaževića i bez obzira na to koliko će se mjeseci Iljadica nalaziti izvan ekipe, jedno je sigurno da su ova dva igrača svojim nespportskim ponašanjem učinili štetu ugledu obaju timova, koji su se za čitavo vrijeme igre sračano i sportski borili. Iljadicin ispad posebno će pogoditi njegov matični klub, koji će biti handicapiran u narednim susretima. Sve u svemu možemo reći, a to je i želja svih ljubitelja nogometnog sporta, da se ovakvi incidenti više ne pojavljuju na našem borilištu i — da se zaborave.

Na rukovodstvima i trenerima ekipa leži dobar dio odgovornosti za takve ispade. Naime, oni bi morali da ozbiljnije porade na odgoju svojih članova. Jer prošlonedjeljni ispadi očito govore da je njihova uloga na tom polju prilično zanemarena.

## Sastanak Inicijativnog odbora Kotarskog starješinstva

# Omasoviti izviđačke redove

Na posljednjem sastanku Inicijativnog odbora kotarskog starješinstva izviđača razmatrani su mnogobrojni problemi, a posebno osnivanje Kotarskog starješinstva u Šibeniku. Ovom sastanku prisustvovala je i načelnik Kotarskog starješinstva izviđača iz Splita M. Tecilazić.

Izviđačka organizacija u Šibeniku broji oko 500 članova. Međutim, na selima izviđači nisu uspjeli okupiti omladinu. Jedan od razloga je, što je ta organizacija na ovom području počela nedavno djelovati.

U ovoj jubilarnoj godini izviđači će učestvovati u mnogobrojnim masovnim akcijama samostalno i u sklopu drugih organizacija. Savez izviđača Hrvatske donio je program rada, koji obuhvaća 40 raznih akcija u čast 40-godišnjice KPJ i SKOJ-a. Jedna od važnijih akcija u kojoj će učestvovati šibenski izviđači je akcija »Drvar 1959«. Naši izviđači svrstani su u četvrtu brigadu i daju jedan odred od 180 članova. Ta brigada polazi iz Knina do Resanovaca i maršuje do Drvara gdje će se održati vježba »Desant na Drvar«. U isto vrijeme CK Narodne omladine Jugoslavije organizira u Drvaru i proslavu 15-godišnjice II. kongresa USAOJ-a. Za čitavo vrijeme te akcije snimat će se film.

U ovogodišnjem planu rada šibenskih izviđača obuhvaćene su još razne akcije, kao na primjer partizanski marševi, logorske vatre, predavanja, tečajevi, vježbe, savjetovanja i zborovanja.

Na sastanku Inicijativnog odbora

ra drug M. Tecilazić ukazao je na neke probleme izviđačke organizacije, a posebno je govorio o suradnji između izviđača Šibenika i Knina. Između njih morala bi vladati dobra koordinacija, jer tek na taj način postiže se dobre rezultate. Osim toga, istakao je drug Tecilazić treba pokrenuti izviđački rad i u ostalim većim mjestima na području kotara Šibenik.

Izviđači iz Knina obavezali su se, da će pokrenuti rad izviđača u Drnišu i Kistanjama, a izviđači iz Šibenika u Vodicama, Skradinu i još nekim drugim mjestima. Izviđačka organizacija trebala bi posvetiti dosta pažnje najmlađim organizacijama, t.j. organizacijama »Jato poletarača« i »Roj prečelica«.

U nedjelju, 5. travnja održat će se u Šibeniku skupština izviđača na kojoj će biti osnovano Kotarsko starješinstvo. Pred izviđačima stoje mnogobrojni zadaci. Najveće brige zadavat će prostori i materijalna sredstva. Izviđači u Šibeniku nemaju dovoljan broj šatora za logorovanje, a iz-

viđači, pomorci nemaju ni najosnovnija sredstva za svoje akcije. U tome će im pomoći JRM i ostale organizacije u našem gradu.

## Štáfeta izviđača dolazi u Šibenik 27. ožujka

Izviđači iz Šibenika vrše obimne pripreme za doček štáfete izviđača, preko koje će izviđači iz Dalmacije i ostalih krajeva naše Republike i narod uputiti pozdrave IV. kongresu SKH. Štáfeta je pošla iz Dubrovnika 22. ovog mjeseca. Izviđači Šibenika primaju palicu u Rogoznici 27. ožujka od izviđača Splita. Štáfeta će stići u naš grad istog dana oko 19 sati gdje će prenoćiti, a u nedjelju nastavlja put prema Zadru. Štáfetu palicu predat će izviđači Šibenika izviđačima Zadra u Zadru 29. ožujka navečer. Ovo je prvi »okršaj« šibenskih izviđača u ovoj godini. Pripreme su ozbiljno shvaćene, pa će i cijela ta akcija s uspjehom biti izvršena.

## UKRATKO

NA POSLEDNJEM PLENUMU VESLAČKOG SAVEZA JUGOSLAVIJE zaključeno je, da se daje posebno priznanje četvercu s kormilarom zagrebačke »Mladosti«, koji je osvojio treće mjesto na Evropskom prvenstvu prošle godine u Pozdnanu (Poljska) u četvercu »Mladosti« veslao je, kao pojačanje i veslač šibenske »Kрке« Paško Škarica.

Predaja darova izvršit će se na regati u Splitu 17. svibnja.

STANDARDNI BRANIČ »ŠIBENIKA« CVITANOVIĆ ne će se duže vremena pojaviti na zelenom polju zbog bolesti srca.

POLUFINALNI TURNIR ZA PRVENSTVO HRVATSKE u stolnom tenisu, koji je trebao početi prošle subote u Pulj odgođen je za idući mjesec. Turnir će se održati 11. i 12. travnja ove godine.

OSNOVAN »PARTIZAN« U BRATIŠKOVICIMA

Ove nedjelje u Bratiškovcima je osnovan DTO »Partizan«. Ovo je drugo društvo u skradinskoj općini. Ovim su društvom obuhvaćena sela Vačani, Plastovo, Velika Glava i Bratiškovci. U tu svrhu su i u upravu ovog društva birani predstavnici navedenih sela. Prednjački kadar će sačinjavati prosvjetni radnici dotičnih škola, kao i pojedini omladinci, koji imaju za to smisla.

Prvu materijalnu pomoć društvu dalo je Općinsko prosvjetno vijeće. Očekuje se pomoć i od Saveza sportova kotara, bar u nabavi najosnovnijih stvari kao strunjače, kozlića i drugo. Na kraju osnivačke skupštine izabrana je uprava društva od devet članova; (AB)

**Osigurajte udoban godišnji odmor ulaganjem na štednu knjižicu kod Komunalne banke Šibenik i njezinih filijala u Kninu i Drnišu.**

**NATJEČAJNA KOMISIJA PRI VOJNOJ POŠTI 7345/12 SPLIT**

**RASPISUJE**

### NATJEČAJ

za popunjavanje slijedećih radnih mjesta u Šibeniku:

1. GRADEVINSKOG TEHNIČARA
2. KNJIGOVOĐE
3. RUKOVAOCA MAGAZINA MENZE

USLOVI: Za radno mjesto pod 1. potrebna je odgovarajuća stručna škola sa praksom od najmanje 5 godina, za radno mjesto pod 2. srednja stručna sprema i 3 godine prakse, a za radno mjesto pod 3. niža stručna sprema sa praksom od 3 godine.

Pored ovih uslova kandidati treba da ispunjavaju uslove iz člana 31. Zakona o javnim službenicima, a muškarci da imaju reguliranu vojnu obavezu.

Osnovna plaća po Zakonu o javnim službenicima, a položajna i armijski dodatak po posebnim propisima.

Rok natječaja 15 dana od dana objavljivanja.

Molbe sa 30 dinara taksenih državnih maraka i opširnu biografiju dostaviti natječajnoj komisiji.

## Filatelistima Kotara

Želeći okupiti filateliste koji žive na području našeg kotara, a nisu naši članovi, obavještavamo ih da Podružnica filatelista u Šibeniku, pruža mogućnost učlanjenja i registracije kod FSH-e.

Naša podružnica osigurava članovima nabavku maraka po nominalnoj vrijednosti.

Mjesečna članarina iznosi 80 dinara i u taj iznos je uračunata i pretplata na glasilo »Filateliju«. Omladinci plaćaju 30 dinara na ime članarine, a pioniri 10 dinara.

Pišite nam na adresu Filatelistička podružnica Šibenik.

### Pravni savjeti invalidima rada

Obavještavaju se svi invalidi rada, uživaoci invalidskih mirovina i invalidnina, da će stručni službenici Kotarskog zavoda za socijalno osiguranje Šibenik davati besplatne pravne savjete u vezi sa podnošenjem zahtjeva za prevođenje novih invalidskih mirovina (ispravak kvalifikacije, radnog staža i drugo).

Navedeni pravni savjeti datat će se:

- u Šibeniku svakog utorka i četvrtka od 8 — 10 sati izjutra u kancelariji Udruženja penzionera i to počevši od 31. III. 1959. godine;
- u Kninu svakog utorka i četvrtka od 9 — 11 sati izjutra u kancelariji Udruženja invalida rada i to počevši od 2. IV. 1959. godine;
- u Drnišu svake srijede od 9 do 12 sati izjutra u kancelariji Općinskog sindikalnog vijeća i to počevši od 23. III. 1959.

Kotarski zavod za socijalno osiguranje Šibenik

## POBJEDA U ZAVRŠNICI

Igralište na Podvornici. Gledalaca oko 450. Sudac: Dunkić (Šibenik). Strijelci: Nakić 2, Brakus, Butužin i Ožegović za DOŠK, a Barić za SOŠK.

DOŠK: Drezga, Džaja, Dereta II, Butužin, Dereta I, Živković, Brakus, Vukašin, Nakić, Ožegović, Kravar.

SOŠK: Lalić, Širinić, Pajić, Računica, Šupe, Žura, Vorović, Baljkas, Bačić, Škender, Bajić.

Neefikasnost DOŠK-ove navalne petorka zabrinjava njihove navijače. Prosto je nevjerovatno da se pored velike terenske nadmoći domaćih, kroz cijelo prvo poluvremeno lopta niti jedamput nije našla u mrežu gostujućeg tima. Na to se trebalo čekati do 50 minute. I opet strijelac nije bio navañni igrač, nego Butužina iz pomoćnog reda. Jednu njegovu snažnu parabolu, koja golmanu nije bila na dohvat ruke, potvrdio je u vlastitu mrežu Vorović. Odmah zatim debitant Brakus lukavo ulijeće u sredinu i prisebno šalje loptu po drugi put u mrežu SOŠK-a. Drezga je u 65. minuti na Ivici šesnaestercu ispušio jednu loptu, pa Bariću nije bilo teško da spasi čast svoje momčadi. Dvaput je SOŠK loše postavio zid pred svojim vratarom i oba puta je inače nesretni Nakić iznenadno pokriveo Lalića. Prije toga je Ožegović jednu loptu dodanu s krila, iz blizine, kroz mnogo nogu poslao u gol.

Ako bi trebalo nekoga posebno istaći, mogao bi to biti samo debitant Brakus i uvijek borbeni Dereta I.

Ovu igru prosječnih kvaliteta vodio je osrednji Dunkić iz Šibenika. (c)

### IZGRADNJA IGRALIŠTA U VAČANIMA

U čast 40 - godišnjice KPJ u Vačanima je dovršena izgradnja igrališta za mali rukomet i odbojku. Ovaj sportski teren se nalazi u školskom dvorištu, a na njegovom uređenju radila su samo školska djeca. Oko igrališta je podignuta zidna ograda, a uz nju su posade sadnice, koje je školski domaćin »Sumarija« Šibenik. Najbolji učenici na radu su bili Beneta K. i A. Kartelo Ž. i M., Rašković N. i Z. i Ivković M. Igralište će koristiti škola, kao i omladina za svoja takmičenja. AB